

## 2023/24 PULANE DZA U FUNZA DZA NWAHA MUÑWE NA MUÑWE: TSHIVENĎA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 10 (THEMO YA 1)

THEMO 1	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
<b>ṬHOHO DZA TSHITATAMENN DE TSHA PHỌLISI</b>	<b>1. U thetshelesa na u amba      2. U vhala na u talela      3.U ñwala na u ñekedza      4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</b>									
<b>ṬHOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME</b>	<p>1. U kuvhanganywa ha mushumo wa Gireidi ya 9</p>	<p>1. U thetshelesa u itela u wana mafhungo, vhavhili vhavhili na nga kilasi yothe.</p> <p>Kana u ñivhadza mugudi ngae a tshi shumisa vhuñanzi ho ñewaho</p>	<p>1. U lugisela vhana kha tholokanyonñivho ya u thetshelesa.</p> <p>U thetshelesa u itela u wana muhumbulo U ñea muhumbulo wawe kha kilasi yothe (kha tshibveledzwa tsha ñitheretsha)</p>	<p>1. U thetshelesa tholokanyonñivho ya u thetshelesa.</p> <p>Nyambedzano nga ha zwibveledzwa zwa u vhone, sa khathuni.</p>	<p>1. U ñalutshedza na u imelela kuhumbulele kwañu/ mihumbulo nga ha magazini kana athiḳi ya gurannñda (u funza ho ñanganelaho)</p>	<p>1. Nyambedzano nga ha zwifanyiso zwa u vhone sa, khathuni, luambo lwa u nyanyuwa, bayasi na u sedza zwithu nga iño ñithihi.</p>	<p>1. U funza mbonalo dza u amba ho lugiselwaho</p>	<p>1. U thetshelesa luimbo/ maipfi a luimbo.</p> <p>Ambedzanani. maipfi a nyimbo</p>	<p>1. Ndugiselo ya u vhalela ñña</p>	<p>1. U vhalela u ñitakadza na u ñadza mapa wa muhumbulo kha tshibveledzwa tsho nangwaho</p>
	<p>2. Vhagudi vha ñola mishumo ya vhanwe vhagudi ngavho kha thesite ye vha ñwala ya zwine vha vho zwi ñivha</p> <p>Nyambedzano nga ha thesite ya u linga zwine vhagudi vha vho zwi ñivha</p>	<p>2. U vhala wo tou fombe: U funza zwiñirañedzhi zwa tholokanyonñivho ya u vhala tshibveledzwa tsha mafhungo</p> <p>Ñitheretsha: U ñivhadza vhagudi zwi ñalusi/ mbonalo zwo fhambanaho zwa tshaka dza ñitheretsha</p> <p>Ñivhaipfi: Mathemo a thekeniki zwi tshi elana na zwibveledzwa zwa u vhala</p>	<p>2. Manweledzo a sa kondi, sa u shumisa tshibveledzwa tshenesho tsho shumiswaho kha zwiñirañedzhi zwa u vhala kha vhege ya vhuvhili</p> <p>Ñitheretsha: U ñivhadzwa bugu ya u vhala*.</p> <p>Ambedzanani nga gwati ña bugu/ dzina ña bugu kana siangane ya murendi kana muñwali/ u humbulela mafhungo</p> <p>Ñivhaipfi: Mathemo a thekeniki zwi tshi elana na zwibveledzwa zwa u vhala</p>	<p>2. Tholokanyonñivho ya u vhala.</p> <p>U fhaña ñivhaipfi: ñitheretsha: U vhala wo tou fombe</p> <p>U ñivha na u amba nga ha puloto kha ñirama/ nganea/ nganeapfufhi/ tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani</p> <p><b>U fhaña ñivhaipfi</b></p>	<p>2. U vhala wo tou fombe: tholokanyonñivho ya u vhala ho sedzwa kha ndivho na maime a muñwali</p> <p>Ñivhaipfi: I re na vhusaka na tshibveledzwa tsha u vhala</p> <p>Ñitheretsha: U vhala wo tou fombe</p> <p>U ñivha na u amba nga ha puloto kha ñirama/ nganea/ nganeapfufhi/ tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani</p> <p><b>U fhaña ñivhaipfi</b></p>	<p>2. U vhala wo tou fombe: U funza tshibveledzwa tsha u vhone, khungedzelo.</p> <p>Ñitheretsha: U vhala wo tou fombe</p> <p>U ñivha na u amba nga ha puloto kha ñirama/ nganea/ nganeapfufhi/ tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani, vhubvumbedzwa</p> <p><b>U fhaña ñivhaipfi</b></p>	<p>2. U vhala wo tou fombe: Tshibveledzwa tsha u tou vhone sa girafu, diaramu/ nyolo/ zwinepe/ khathuni, nz</p> <p>Ñitheretsha: U vhala wo tou fombe</p> <p>U ñivha na u amba nga ha puloto kha ñirama/ nganea/ nganeapfufhi/ tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani, vhubvumbedzwa</p>	<p>2. U vhala wo tou fombe: U funza zwikili zwa u ñwala manweledzo. Sedzani kha gaidi ya mulingo ya 2021 siañari ña 6 &amp; 7</p> <p>Ñitheretsha: U vhala wo tou fombe</p> <p>U ñivha na u amba nga ha puloto kha ñirama/ nganea/ nganeapfufhi/ tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani, vhubvumbedzwa</p>	<p>2. U vhala wo tou fombe: U dovholola zwiñirañedzhi zwa tholokanyonñivho ya u vhala</p> <p>Ñitheretsha: U vhala wo tou fombe</p> <p>U ñivha na u amba nga ha puloto kha ñirama/ nganea/ nganeapfufhi/ tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani, vhubvumbedzwa</p>	<p>2. ñitheretsha: U vhala wo tou fombe</p> <p>U ñivha na u amba nga ha puloto kha ñirama/ nganea/ nganeapfufhi/ tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani, vhubvumbedzwa</p>

THEMO 1	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
<b>T̄HOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME</b>	3. Vhagudi vha t̄anganedzwa kha kilasi ntswa Nyambedzano nga ha zwiṭalusi zwa zwibveledzwa zwa ḷitheretsha/ atikili ya gurannḍa na atikili ya magazini	3. U vhumba mafhungo. U funza tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo	3. U ṅwala phara nga ha maanea a t̄haluso. Tshivhumbeo na zwiṭalusi zwa luambo	3. U funza tshivhumbeo tsha vhurifhi ha tshitshaka na u vhu ṅwala Ho sedzwa kha maitete a u ṅwala, u pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula ho khakheaho na u ṅekedza	3. U funza tshivhumbeo tsha mufhindulano na u tshi ṅwala. Ho sedzwa kha u ṅea na u imelela muhumbulo. Ho sedzwa kha maitete a u ṅwala, u pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula ho khakheaho na u ṅekedza.	3. Mushumo wa vuvhili. Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani.	3. Mushumo wa vhuraru. U ṅwala maanea a t̄haluso. Ho sedzwa kha maitete a u ṅwala, u pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula ho khakheaho na u ṅekedza	3. U isa phanḍa na maanea a t̄haluso. (u khakulula, u vhalulula, nz)	3. U funza zwiṭalusi zwa dayari na u i ṅwala Ho sedzwa kha u ṅea na u imelela muhumbulo. Ho sedzwa kha maitete a u ṅwala, u pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula ho khakheaho na u ṅekedza.	3. U ita khungedzelo Ho sedzwa kha u nea na u imelela muhumbulo. Ho sedzwa kha maitete a u ṅwala, u pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula ho khakheaho na u ṅekedza
		4. Thinwaipfi dza muambo Madzina, masala, maṭaluli, maḍadzisi, thangeladzina	4. Tshifhinga tsha zwino (maipfi a no sumbedza tshifhinga, tshivhumbeo tsha ḷiiti, mbudziso, khanedza)	4. Tshifhinga tsho fhiraho zwino (maipfi a no sumbedza tshifhinga, tshivhumbeo tsha ḷiiti, mbudziso, khanedza)	4. Maṭanganyi	4. Luambo lwa muvhigi na muvhigelwa: Zwiḡa zwa u vhala. Milayo ya luambo lwa u vhiga na mufhindulano	4. Luambo lwa muvhigi na muvhigelwa: Zwiḡa zwa u vhala. Milayo ya luambo lwa u vhiga na mufhindulano	4. Zwifhinga zwi ḡaho. (maipfi a no sumbedza tshifhinga, tshivhumbeo tsha ḷiiti, mbudziso, khanedza)	4. Ndovhololo ya vhege 2 – 8. Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo	4. U shumiswa ha maiti
<b>NDIVHOTHANGELI</b>		U dzhia notsi, mihumbulo, zwi si na mushumo U thetshesela u itela u wana mafhungo, tsumbo ya ripoto ya mafhungo. bayasi, mbuno-kuhumbulele/ muhumbulo Luambo lwo dzumbamaho	U dzhia sia, mbunokuhumbulele Luambo lwo dzumbamaho. bayasi, mbuno-kuhumbulele/ muhumbulo Luambo lwo dzumbamaho	U dzhia sia, mbunokuhumbulele Luambo lwo dzumbamaho bayasi, mbuno-kuhumbulele/ muhumbulo Luambo lwo dzumbamaho	Tshivhumbeo tsha vhurifhi vhu si ha fomaḷa/ mufhindulano	Tshivhumbeo tsha vhurifhi vhu si ha fomaḷa/ nyambedzano	U ṅwala (maanea)	U ṅwala (maanea)		Zwibveledzwa zwa u vhonwa
<b>ZWISHUMISWA (NGA NDA HA BUGUPFARWA) U ITELA URI PFUNZO I TSHIMBILE ZWAVHUḌI</b>		Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo		Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo

THEMO 1		VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
MULINGO/ NDIINGO	<b>U LINGA HU SI HA FOMAĀA: DZILAFHO</b>	U linga ndivho ine vha vha nayo	Mishumo ya u thetshelesa na u amba Mishumo ya tholokanyondivho ya u vhala Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwi kha nyimele	Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwi kha nyimele.	U ñwala maanea a khumbulelwa kana phara Tsenguluso ya vhaanewa vha litheretsha	Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani vhurifhi/ mufhindulano	Mishumo ya u thetshelesa na u amba Mishumo ya tholokanyondivho ya u vhala Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwi kha nyimele	U vhala mishumo ya tholokanyondivho.	Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwi kha nyimele		Mishumo ya u thetshelesa na u amba U vhala Tholokanyondivho Zwivhumbeo zwa luambo na milayo kha nyimele Mishumo ya u vhonwa
	<b>LTT (SBA) U LINGA HA FOMAĀA</b>				<b>Mushumo 1</b> Orala ya u thetshelesa (10)		<b>Mushumo 2</b> U ñwala: Maanea (50)				

**2023/24 PULANE DZA U FUNZA DZA NWAHA MUÑWE NA MUÑWE: TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 10 (THEMO 2)**

THEMO 2	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
<b>ṬHOHO DZA TSHITATAMENNDE TSHA PHỌLISI</b>	<b>1. U thetshelesa na u amba    2. U vhala na u talela    3. U ñwala na u ñekedza    4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</b>									
<b>ṬHOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME</b>	<p>1. Nyambedzano nga ha masia. Ri nga swika hani fhethu ho tiwaho</p> <p>2. U vhala wo tou fombe: Ndulamiso ya thesite 1 Ḷitheretsha: Ndovhololo ya zwivhumbeo zwa lushaka lwa ḷitheretsha yo gudiwaho kha themo 1</p> <p>3. U ñwala dayari: Ho sedzwa kha maitete a u ñwala, u pulana, u ita mvetomveto, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula ho khakhaeaho na u ñekedza</p>	<p>1. Tshipitshi tsho lugiselwaho. (SBA Task 4)</p> <p>2. U vhala wo tou fombe: Mulingo wa tholokanyon̄divho. Ḷitheretsha: U vhala wo tou fombe U ñivha na u amba nga ha puloto kha ñirama/ nganea/ nganeapfufhi/ tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani, vhubvumbedzwa <b>U fhạa ñivhaipfi i yelanaho na tshiveledzwa tsha u vhala</b></p> <p>3. Ndaela U funza mbonalo dza tshibveledzwa na u ita mushumo Ho sedzwa kha maitete a u ñwala, u pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula ho khakhaeaho na u ñekedza</p>	<p>1. Tshipitshi tsho lugiselwaho. (SBA Task 4)</p> <p>2. U vhala wo tou fombe: U fhedzisa mulingo wa tholokanyon̄divho Ḷitheretsha: U vhala wo tou fombe U ñivha na u amba nga ha puloto kha ñirama/ nganea/ nganeapfufhi/ tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani, vhubvumbedzwa <b>U fhạa ñivhaipfi</b></p> <p>3. Pharagirafu nga ha bugu yo randelwaho, sa u ñalutshedzavhabvum bedzwa/ fhethuvhupo/ pfunzo Ho sedzwa kha maitete a u ñwala, u pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula ho khakhaeaho na u ñekedza</p>	<p>1. U ambedzana nga ha muswaswo wo ñisendekaho kha khathuni.</p> <p>2. U vhala wo tou fombe: U funza tshibveledzwa tsha u vhone, khathuni na u linga zwishumiswa zwi shumiswaho kha miswaswo Ḷitheretsha: U ñivhadzwa ha assaimennde ya ḷitheretsha. (Mushumo 5)</p> <p>3. U ñwala maanea a u anetshele Ho sedzwa kha maitete a u ñwala, u pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula ho khakhaeaho na u ñekedza</p>	<p>1. U lugisela vhagudi nga ha tshipitshi tshi songo lugiselwaho nga ha u ita tshipitshi tshi songo lugiselwaho</p> <p>2. U vhala lwa vhudzivha. Tshibveledzwa tshi sumbedzaho kuvhonele kwa zwithu vhukoni/ maima sa tsumbo: Khathuni ya zwa polotiki, khungedzelo na u vhiga hu nyanyulaho. Khungedzelo ya zwifanyiso na maipfi i bvaho kha magazini/ gurann̄a na thelevishini.</p> <p>U vhala wo tou fombe: Tshibveledzwa tsha tseiso U tola zwishumiswa zwi shumiswaho kha tseiso Ḷitheretsha: assaimennde ya ḷitheretsha. (Mushumo 5)</p> <p>3. U ñwala maanea a u anetshele. (A bvela phan̄a)</p>	<p>1. U vhala/ u ñalela tshipitshi</p> <p>2. U vhala wo tou fombe: Manweledzo Ḷitheretsha: U vhala wo tou fombe U ñivha na u amba nga ha puloto kha ñirama/ nganea/ nganeapfufhi/ tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani, vhubvumbedzwa <b>U fhạa ñivhaipfi i yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala</b></p> <p>3. U funza zwivhumbeo zwa tshipitshi na u ñwala. Ho sedzwa kha maitete a u ñwala, u pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula ho khakhaeaho na u ñekedza</p>	<p>1. Mushumo wa tshigwada hu tshi khou shumiswa luambo lwa muvhili. Hu sedzwa siạari. (CAPS) Hu sikwe nyimele</p> <p>2. U vhala lwa vhudzivha Ḷitheretsha: U vhala wo tou fombe U ñivha na u amba nga ha puloto kha ñirama/ nganea/ nganeapfufhi/ tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani, vhubvumbedzwa <b>U fhạa ñivhaipfi i yelanaho na tshiveledzwa tsha u vhala</b></p> <p>3. Zwivhumbeo zwa riviya na u i ñwala</p>	<p>1. Nyambedzano ya kilasi nga ha mañwalwa a ḷitheretsha/ bugu yo randelwaho.</p> <p>2. U vhala wo tou fombe: Tholokanyon̄divho ya u vhala Ḷitheretsha: U vhala wo tou fombe U ñivha na u amba nga ha puloto kha ñirama/ nganea/ nganeapfufhi/ tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani, vhubvumbedzwa. <b>U fhạa ñivhaipfi i yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala</b></p> <p>3. U funza zwivhumbeo zwa mulaedza mupfufhi (SMS) Ho sedzwa kha maitete a u ñwala, u pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula ho khakhaeaho na u ñekedza.</p>	<p>1. U vhalela n̄ha</p> <p>2. U vhala wo tou fombe: Tholokanyon̄divho ya u vhala. (I bvela phan̄a)</p> <p>3. U funza zwivhumbeo zwa imeili na u ñwala imeili yo livhiswaho kha vhubindudzi Ho sedzwa kha maitete a u ñwala, u pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula ho khakhaeaho na u ñekedza.</p>	<b>NDOVHOLOLO</b>

THEMO 2	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
<b>T̄HOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME</b>	4. Thangeladzina kha nyimele. Maipfi a sumbaho masia, vhukule, zwipiḡa, nz.	4. limela kha nyimele Maḡanganyi. Zwiitisi, tshivhangi zwa masiandaitwa a vhuḡanganyi ho lunzhedanaho na maḡanganyi.	4. Maḡanganyi Zwiḡanganyi zwi lungedzanaho zwi sumbaho zwiitisi tsumbo: (ngauri, hone ha) na tshifhinga tsumbo: nga murahu ha, zwino-ha Thangeladzina	4. Luambo lu shumiswaho u ḡalutshedza maipfi a shumiswaho kha khathuni	4. Mafhungo o ḡitikaho nga zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo	4. Maambaita na maambaitwa	4. Luambo lwo dzumbamaho. Zwishumiswa zwi nyanyulaho zwi shumiswaho u kokodza dzangalelo na u fhuredzela tsumbo. U nwenwela, aliteresheni, u dovholola	4. Zwiga zwa u vhala	4. U vhalulula ni tshi khou khakholula mupeleḡo na zwiga zwa u vhala	<b>NDOVHOLOLO</b>
<b>NḡIVHOTHANGELI</b>	Zwikili zwa u vhala/ zwiḡirathedzhi Ndivho ya nganeapfufhi Ḋivhaipfi i shumiseaho	Zwikili zwa luambo	Zwikili zwa u vhala na u thetshelesa. Zwiḡirathedzhi Ḋivhaipfi i shumiseaho Nḡivho ya thero/ vhuaneva na zwitalusi zwa vhurendi	Pharagirafu i nwalwa hani. Ḋivhaipfi i shumiseaho Nḡivho ya bugu dzi teaho u gudiwa	Nḡivho ya uri kushumisele kwa luambo lwa vhudzivha ndi mini Maitela a AIDA a shumisa hani	Ndivho ya uri muḡangano u tshimbidziswa hani Ḋivhaipfi i shumiseaho				
<b>ZWISHUMISWA (NGA NNDĀ HA BUGUPFARWA) U ITELA URI PFUNZO I TSHIMBILE ZWAVHUDI</b>	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo bambiri ḡa mulingo wo fhiraho	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	
<b>MULINGO/ NDIINGO</b>	<b>U LINGA HU SI HA FOMAḡA: MVUSULUDZO</b>	Bambiri ya u shumela ya ḡitheretsha	U linga ha luambo kha nyimele	Nyambedzano nga ha u dzhiela nzhele vhukuma luambo	Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani	Ndivho ya risipi, na ku kuvhanganyele kwa ndaela na maitela, nz	Nyito ya u thetshelesa na u amba U vhala Tholokanyonḡivho Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (nyito kha nyimele)	U vhala tholokanyonḡivho	Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (nyito kha nyimele)	
	<b>(SBA) U LINGA HA FOMAḡA</b>		<b>MUSHUMO 4</b> Oraḡa: Tshipitshi tsho lugiselwaho (20)	<b>MUSHUMO 4</b> Oraḡa: Tshipitshi tsho lugiselwaho (20)				<b>MUSHUMO 5</b> Asainimenthe ya ḡitheretsha: Zwibveledzwa zwipfufhi (20) na Mbudziso pfufhi (15) Maraga dza 35		

**2023/24 PULANE DZA U FUNZA DZA NWAHA MUÑWE NA MUÑWE: TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 10 (THEMO 3)**

THEMO 3	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
<b>ṬHOHO DZA TSHITATAMENNDE TSHA PHOḽISI</b>	<p><b>1. U thetshesela na u amba    2. U vhala na u talela    3.U ṅwala na u ṅekedza    4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</b></p>									<b>NDOVHOLOLO</b>
<b>ṬHOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME</b>	<p>1. U dovhola tshipitshi tsho lugiselwaho/ tshi songo lugiselwaho</p> <p>2. Ndulamiso: Mushumo 6</p>	<p>1. U ṭaṭa u tshi ima kana u hanedza ṭhoho</p> <p>2. U vhala u itela i nweledza</p> <p>Sedzulusani ndivho ya u katela kana u sia nnda mafhungo.</p> <p>U vhala wo tou fombe</p> <p>Tshibveledzwa tsha disikhesivi</p> <p>ḽitheretsha:</p> <p>U vhala wo tou fombe. U ḽivha na u amba nga ha puloto kha ḽirama/ nganeapfufhi, zwifanyiso zwa muhumbulo kha tshirendo na uri izwi zwi tshimbilelana hani na mafhungo</p> <p>U fhaṭa ḽivhaipfi.</p> <p>3. ṅwalani ni tshi ṭaṭa: ṅeani mutevhe wa mbuno ni tshi ima na kana ni tshi hanedzana na ḽikumedzwa.</p>	<p>1. Mushumo 7, tshipitshi tsho lugiselwaho kana tshisongo lugiselwaho</p> <p>2. U ṅwala samari</p> <p>ḽitheretsha:</p> <p>U vhala wo tou fombe. U ḽivha na u amba nga ha puloto kha ḽirama/ nganeapfufhi, zwifanyiso zwa muhumbulo kha tshirendo na uri izwi zwi tshimbilelana hani na mafhungo u fhaṭa ḽivhaipfi.</p> <p>3. ṅwalani ni tshi ṭaṭa: pharagirafu i na zwidombedzwa zwi tikedzaho kana vhuṭanzi ha kuhumbulele kwau</p> <p>4. Tshivhumbeo tsha pharagirafu</p> <p>Zwifhinga zwa maiti</p> <p>ḽivhaipfi i yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala. “Meta-language” na kuitele kwa dibethi.</p> <p>(u hanedza ḽikumedzwa)</p>	<p>1. Mushumo 7, tshipitshi tsho lugiselwaho kana tshisongo lugiselwaho</p> <p>2. U vhala u itela u dzhiela nzhele. Tshibveledzwa tshine tsha ṅea kuvhonele kwa ene muṅe/ maime/ mahumbulelwa zwi bvaho kha tshishumiswa tsha ḽitheretsha kana midia</p> <p>ḽitheretsha:</p> <p>U vhala wo tou fombe. U ḽivha na u amba nga ha puloto kha ḽirama/ nganeapfufhi, zwifanyiso zwa muhumbulo kha tshirendo na uri izwi zwi tshimbilelana hani na mafhungo</p> <p>U fhaṭa ḽivhaipfi</p> <p>3. U funza tshivhumbeo tsha maanea a disikhesivi na u a ṅwala:</p> <p>Ho sedzwa kha maitela a u ṅwala, u pulana, mvetamveto, ndovhololo, u vhalulula na u ṅekedza</p>	<p>1. U ṅea mihumbulo nga zwigwada. Mugudi munwe na munwe u ṅea muhumbulo kha zwifanyiso zwine zwa katela</p> <p>zwidombedzwa zwi songo ḽoweleaho, sa tshifanyiso tsha fesheni tshi na thathu</p> <p>2. Tshibveledzwa tsha u vbona tshine tsha sumbedza muhumbulo wa muthu sa, tshifanyiso, filimu, khathuni na khungedzelo, nz</p> <p>ḽitheretsha:</p> <p>U vhala wo tou fombe.</p> <p>Tshibveledzwa tsha ḽitheretsha tsha 5 u isa phanḽa/ na thero, u vhambedza na u fhambanya vhabvumbudzwa.</p> <p>3. Maanea a disikhesivi a ya phanḽa.</p> <p>Ho sedzwa kha maitela a u ṅwala, u pulana, mvetamveto, ndovhololo, u vhalulula na u ṅekedza</p>	<p>1. U ṅea mihumbulo nga zwigwada. Mugudi munwe na munwe u ṅea muhumbulo kha zwinwe zwipida zwa zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani</p> <p>(U ḽilugisela mushumo 8)</p> <p>2. U vhala wo tou fombe ṭhoho yo tiwaho. U vhambedza redzhisiṭara, tshitaela na ipfi ḽi re na zwivhumbeo zwi fanaho, tsumbo, maledere</p> <p><b>Tshibveledzwa tsha ḽitheretsha</b></p> <p>U vhala wo tou fombe, u ṭhaṭhuvha thero ni tshi ya phanḽa, u, U vhambedza na u fhambanya vhabvumbudzwa.</p>	<p>1. U ṅea mihumbulo nga zwigwada. Mugudi munwe na munwe u ṅea muhumbulo kha zwinwe zwipida zwa zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani</p> <p>(U ḽilugisela mushumo 8)</p> <p>2. U vhala u itela u nweledza:</p> <p>Khani i sa konḽi i tshi ima na kana u hanedza fhungo.</p> <p>U linga ndivho ya u katela kana u sia nnda mafhungo.</p> <p>ḽitheretsha:</p> <p>U vhala wo tou fombe. U ḽivha na u amba nga ha puloto, vhaanewa nz kha ḽirama, nganea, nganeapfufhi nauri zwi ṭumana hani kha zwiitei, zwifanyiso zwa muhumbulo kha tshirendo na uri zwi ṭumana hani kha zwiitei.</p>	<p>1. U ṅea mihumbulo nga zwigwada. Mugudi munwe na munwe u ṅea muhumbulo kha zwinwe zwipida zwa zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani</p> <p>(U ḽilugisela mushumo 8)</p> <p>2. U vhala u itela i nweledza:</p> <p>Khani i sa konḽi i tshi ima na kana u hanedza fhungo.</p> <p>U linga ndivho ya u katela kana u sia nnda mafhungo.</p> <p>ḽitheretsha:</p> <p>U vhala wo tou fombe. U ḽivha na u amba nga ha puloto, vhaanewa, nz kha ḽirama, nganea, nganeapfufhi nauri zwi ṭumana hani kha zwiitei, zwishumiswa zwa rethoriki.</p>	<p>1. U ṅea mihumbulo nga zwigwada. Mugudi munwe na munwe u ṅea muhumbulo kha zwinwe zwipida zwa zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani</p> <p>U sedzulusa mushumo 8)</p> <p>2. U vhala wo tou fombe ṭhoho yo tiwaho. U vhambedza redzhisiṭara, tshitaela na ipfi ḽi re na zwivhumbeo zwi fanaho, tsumbo, maledere.</p> <p>(Tholokanyonḽivho)</p> <p>ṭhaṭhuvhani milaedza ya tholokanyonḽivho, ṭhaṭhuvho na u takalela.</p> <p>ḽitheretsha:</p> <p>U ola mubvumbudzwa kha nganea/ nganeapfufhi/ ḽirama, zwishumiswa zwa rethoriki kha vhurendi.</p> <p>U vhala wo tou fombe, ṭhaṭhuvhani milaedza ya tshibveledzwa tsha ḽitheretsha.</p>	<b>NDOVHOLOLO</b>

THEMO 3	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
		<p>4. Tshivhumbeo tsha pharagirafu</p> <p>Zwifhinga zwa maiti</p> <p>Ḑivhaipfi i yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala. “Meta-language” na kuitele kwa dibethi.</p> <p>(u hanedza ḑikumedzwa)</p>		<p>4. U dovholola maḑanganyi</p>	<p>4. Luambo lwo dzumbamaho</p> <p>zwishumiswa zwi nyanyulaho zwi shumiswaho u kokodza dzangalelo na u fhuredzela tsumbo. U fana, aliteresheni, u dovholola</p>	<p>3. Nwalani ni tshi buletshedza:</p> <p>pharagirafu i na zwidodombedzwa zwi tikedzaho kana vhuḑanzi ha kuhumbulele kwa ḑu</p> <p>Vhurifhi ha vhubinduzi: mbilaelo i na mbuno dza u i</p> <p>Ho sedzwa kha maitele a u ḑwala, u pulana, mvetamveto, ndovhololo, u vhalulula na u ḑekedza.</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwivhumbeo zwa luambo.</p> <p>4. Ndovhololo ya maḑanganyi.</p> <p>Nyangaredzo na siteriothaiphi</p> <p>Girama ya ndulamiso l bvaho kha zwo nwalwaho nga vhagudi na kushumele kwa zwibveledzwa zwa u nwala zwa vhusiki</p> <p>Ḑivhaipfi i livhanywaho na tshibveledzwa tsha u vhala.</p>	<p>3. U ḑwala imeili:</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwivhumbeo zwa luambo.</p> <p>Ho sedzwa kha maitele a u ḑwala, u pulana, mvetamveto, ndovhololo, u vhalulula na u ḑekedza.</p> <p>4. Tshivhumbeo tsha pharagirafu:</p> <p>Zwifhinga zwa maiti maḑaluli na maḑadzisi, meta-language ya u buletshedza.</p> <p>Ḑivhaipfi i yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala.</p>	<p>3. U ḑwala vhurifhi ha tshitshaka:</p> <p>Ho sedzwa kha redzhisiḑara, tshitaila na ipfi.</p> <p>Ho sedzwa kha maitele a u ḑwala, u pulana, mvetamveto, ndovhololo, u vhalulula na u ḑekedza.</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwivhumbeo zwa luambo.</p> <p>4. Zwifhinga zwa maiti</p> <p>Ḑivhaipfi i yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala</p> <p>“Meta-language’ ya u bvukulula muhumbulo</p>	<p>3. U ḑwala thambo (fomaḑa kana inifomaḑa)</p> <p>Ho sedzwa kha redzhisiḑara, tshitaila na ipfi.</p> <p>Ho sedzwa kha maitele a u ḑwala, u pulana, mvetamveto, ndovhololo, u vhalulula na u ḑekedza.</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwivhumbeo zwa luambo</p> <p>4. Pfuḑhifhadzo, u nwala zwiga, tsumbo. tshivhumbeo, fonto, bammbiri, zwitenwa zwa u nakisa sa nyambedzano ya u vhonwa tsumbo, ha thambo ya fomaḑa ya zwifhinga zwa</p> <p>Zwipiḑa zwa u khavhisa sa vhudavhidzano ha u vhona. U fana na kha thambo ya fomaḑa.</p> <p>Zwifhinga zwa maiti.</p> <p>Ḑivhaipfi i livhanywaho na tshibveledzwa tsha u vhala.</p>	
<b>NDIVHOTHANGELI</b>		<p>Ndivho ya matshimbidzele a dibeithi ndivho ya maitele a bibeithi</p>	<p>Ndivho ya zwinwe zwa u vhonwa kha zwibveledzwa zwo fhambanaho.</p>	<p>Zwipida zwa u vhonwa kha zwibveledzwa zwo fhambanaho/ luambo lwo dzumbamaho</p>	<p>U engedza mbuletshedzo</p>	<p>Zwitalusi zwa manwalwa o fhambanaho</p>	<p>Tshivhumbeo tsha u bvisela khagala muhumbulo</p>	<p>Garaḑa ya thambo</p>		

THEMO 3		VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
ZWISHUMISWA (NGA NNDĀ HA BUGUPFARWA) U ITELA URI PFUNZO I TSHIMBILE ZWAVHUĀ			Notsi, webusaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webusaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webusaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webusaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webusaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webusaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webusaithi dza zwa pfunzo		
MULINGO/ NDIINGO	U LINGA HU SI HA FOMAĀ: MVUSULUDZO			U vhala zwibveledzwa zwa tholokanyonĀivho	Nyito ya u nwala manweledzo	Nyito ya zwibveledzwa zwa u vhone zwa ĩitheretsha	Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo	Nyito ya u vhala zwibveledzwa zwa tholokanyonĀivho	Nyito ya manweledzo		
	(SBA) U LINGA HA FOMAĀ				<b>MUSHUMO 7 ORAĀ</b> Tshipitshi tshi songo lugiselwaho (20)			<b>MUSHUMO 8 MAANEA 210-205 (30)</b>			



**2023/24 PULANE DZA U FUNZA DZA NWAHA MUÑWE NA MUÑWE: TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 10 (THEMO 4)**

THEMO 4	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	19 LARA– 9 NYENDAVHUSIKU
<b>ṬHOHO DZA TSHITATAMEN NDE TSHA PHOḽISI</b>	<b>1. U thetshesela na u amba    2. U vhala na u talela    3.U ṅwala na u ṅekedza    4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</b>								<b>Mushumo 9: MULINGO WA MAFHELONI A NWAHA Bambiri 1- 80 Bambiri 2- 70 Bambiri 3- 100 Bambiri 4 – 50 (Oral) Maraga-300</b>
<b>ṬHOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME</b>	<p>1. U thetshesela wo tou fombe zwo rekhodiwaho kana tshibveledzwa tsha u vhalwa u itela u vhona u dzhia sia na maitele a u dzhia sia</p> <p>2. U vhala u itela u dzhielesa nzhele tsatsaladzo. u vhiga hu dzhiaho sia.</p> <p>U vhala u itela Zwithu zwa u vhala zwa ndeme: Ndi nnyi ane a vhuelwa u bva kha tshibveledzwa itshi? Ndi nnyi ane a tshinyalelwa kana u lozwa? Hani?</p> <p>ḽitheretsha-</p> <p>U vhala wo tou fombe. U ḽivha na u amba nga ha puloto kha ḽirama/ nganea/ nganeapfufhi, tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) zwiḽalusi zwa rethorikhi kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani</p> <p>3.U ṅwala vhurifhi hu yaho kha vho ramafhungo.</p> <p><b>Zwi livhiswa kha: maga a u ṅwala</b>, u pulana, mvetamveto, u vhalulula na u khakhulula na u ṅekedza.</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwitalusi zwa luambo. (Sedzani 3.3)</p>	<p>1. U thetshesela: Nḽowelo ya u dzhia notsi. U thetshesela mbuno dza ndeme, tsumbo, anecdotes etc.</p> <p>2. U vhala u itela u dzhielesa nzhele tsatsaladzo Tsumbo. U vhiga hu dzhiaho sia</p> <p>U vhala u itela Zwithu zwa u vhala zwa ndeme: Ndi nnyi ane a vhuelwa u bva kha tshibveledzwa itshi? Ndi nnyi ane a tshinyalelwa kana u lozwa? Hani?</p> <p>ḽitheretsha-</p> <p>U vhala wo tou fombe. U ḽivha na u amba nga ha puloto kha ḽirama/ nganea/ nganeapfufhi, tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) zwiḽalusi zwa rethorikhi kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani na mafhungo</p> <p><b>3. U ṅwala notsi dzi tshi vha mitaladzi yo fhelelaho</b></p> <p><b>U ṅwala Samari</b>, - ndovhololo, tsumbo.</p> <p>mutaladzi wo fhelelaho, hu tshi shumiswa ppanywa na maipfi e na disikela</p> <p>Zwi livhiswa kha maga a u ṅwala, u pulana, mvetamveto, u vhalulula na u khakhulula na u ṅekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwitalusi zwa luambo. (Sedzani 3.3)</p>	<p>1. Ndovhololo: Kilasi i si ya fomaḽa na nyambedzano ya tshigwada nga zwifhinga zwa ndugiselo ya mulingo</p> <p>2. U vhala wo tou fombe nga ḽhoho dzo topoliwaho: Thesite ya tholokanyonḽivho. U vhambedza redzhisiḽara, tshitaela na ipfi</p> <p>ḽitheretsha-</p> <p>U vhala wo tou fombe.</p> <p>U ḽivha na u amba nga ha puloto kha ḽirama/ nganea/ nganeapfufhi, tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) zwiḽalusi zwa rethorikhi kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani na mafhungo</p> <p><b>3. U ṅwala notsi dzi tshi vha mitaladzi yo fhelelaho</b></p> <p><b>U ṅwala Samari</b>, - ndovhololo, tsumbo.</p> <p>mutaladzi wo fhelelaho, hu tshi shumiswa ppanywa na maipfi e na disikela</p> <p>Zwi livhiswa kha maga a u ṅwala, u pulana, mvetamveto, u vhalulula na u khakhulula na u ṅekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwitalusi zwa luambo. (Sedzani 3.3)</p>	<p>1. Ndovhololo: Kilasi i si ya fomaḽa na nyambedzano ya tshigwada nga zwifhinga zwa ndugiselo ya mulingo</p> <p>2. U vhala wo tou fombe nga ḽhoho dzo topoliwaho: thesite ya tholokanyonḽivho. U vhambedza redzhisiḽara, tshitaela na ipfi ḽhaḽhuvho ya mulaedza wa tshibveledzwa tsha tholokanyonḽivho, inferensi, ḽhaḽhuvho, u takalela, nz</p> <p>ḽitheretsha-</p> <p>U vhala wo tou fombe.</p> <p>U ḽivha na u amba nga ha puloto kha ḽirama/ nganea/ nganeapfufhi, tshifanyiso tsha muhumbulo (medzhari) zwiḽalusi zwa rethorikhi kha tshirendo na uri izwi zwi yelana hani na mafhungo</p> <p><b>3. U ṅwala na u ṅekedza</b></p> <p>Vhurifhi ha u takalela, u livhuwa na u sumbedza dakalo</p> <p>Ndovhololo ya zwinwe na zwinwe ho sedzwa mulingo wa mafheloni a nwaha.</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwitalusi zwa luambo. (Sedzani 3.3)</p>	<b>NDOVHOLOLO I KWAMAHO MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO I KWAMAHO MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO I KWAMAHO MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO I KWAMAHO MULINGO</b>	

THEMO 4	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	19 LARA– 9 NYENDAVHUSIKU
	4. Maambaita na maambaitwa Tshalutshedzo i re khagala na yo dzumbamaho Divaipfi i livhiswaho kha tshibveledzwa tsha u vhala	4. Ndovhololo ya maambaita na maambaitwa. Mafhungo maambiwa na mafhungo maambelwa. Ndulamiso ya luambo lwo shumiswaho nga vhagudi. Divaipfi i livhiswaho kha tshibveledzwa tsha u vhala	4. Divhaipfi i livhiswaho kha tshibveledzwa tsha u vhala	4. Kuambele kwa vhulenda na mafurase o dowealeho a u livhuwa. Maitete o teaho a mvelele a u amba na vhatu. Ridzhisiṭara Divaipfi i livhiswaho kha tshibveledzwa tsha u vhala	<b>NDOVHOLOLO I KWAMAHO MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO I KWAMAHO MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO I KWAMAHO MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO I KWAMAHO MULINGO</b>	
<b>NDIVHOTHANGELI</b>	Tshivhumbeo tsha vhurifhi ha fomaḷa	U dzhia notsi/ u ṅwala manweledzo/ u ṅwala pharagirafu	U dzhia notsi/ u ṅwala manweledzo/ u ṅwala pharagirafu.	Tshivhumbeo tsha marifhi a fomaḷa na inifomaḷa					
<b>ZWISHUMISWA (NGA NNDA HA BUGUPFARWA) U ITELA URI PFUNZO I TSHIMBILE ZWAVHUḌI</b>	Notsi, webusaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webusaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webusaithi dza zwa pfunzo	Notsi, webusaithi dza zwa pfunzo					
<b>MULINGO/ NDIINGO</b>	<b>U LINGA HU SI HA FOMAḷA: MVUSULUDZO</b>	Kushumisele kwo khetheaho kwa luambo Vhurifhi hu si ha fomaḷa	Nyito dza u ṅwala dza manweledzo	Nyito dza u ṅwala dza manweledzo	Nyito dza u vhala tholokanyonḍivho Vhurifhi ha u takalela				
	<b>SBA (FOMAḷA)</b>								<b>MUSHUMO 9</b> Mulingo wa mafheloni a nwaha Bambiri 1- 80 Bambiri 2- 70 Bambiri 3- 100 Bambiri 4 – 50 (Oraḷa)